



Crna Gora
OPŠTINA TIVAT

Adresa: Trg Magnolija br 1
Tivat 85320, Crna Gora
tel: +382 32 661 337
fax: +382 32 661 322
www.opstinativat.me

Sekretarijat za finansije
Broj: 08-411/26-up-18/1
Datum: 27.01.2026.godine

Sekretarijat za finansije Opštine Tivat, u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 056/14, 020/15, 040/16, 037/17), postupajući po službenoj dužnosti, vrši

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM

Sekretarijat za finansije Opštine Tivat javnim obavještanjem vrši dostavljanje pismena Broj: 08-411/26-up-18 od 21.01.2026. godine za "COMPASS" DOO TIVAT koje se odnosi na utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2025. god.

Kako dostavljanje predmetnih rješenja nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina iz člana 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, Sekretarijat za finansije vrši dostavljanje javnim objavljivanjem pismena na internet stranici Opštine Tivat, portalu elektronske uprave i oglasnoj tabli Opštine Tivat.

Dostavljanjem javnim obavještenjem smatra se izvršenim po isteku roku od deset dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja pismena je 27.01.2026.godine.

Samostalna savjetnica I,
Jasmina Pejović, dipl.ecc



Dostavljeno:

- ☒ Na oglasnu tablu
- U dosije
- Arhivi



Sekretarijat za finansije
Odjeljenje lokalnih javnih prihoda
Broj: 08-411/26-up- 18
Datum: 21.01.2026.god

Prethodni dug: 0,00 €
Kamata: 0,00€
AOP 13189

Sekretarijat za finansije Opštine Tivat, na osnovu čl. 15 Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG“, broj 25/19, 49/22, 152/22, 118/25, 126/25 i 133/25), čl. 6 Zakona o poreskoj administraciji („Službeni list RCG“, br. 65/01, 80/04 i 29/05, „Službeni list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 52/19 i 145/21), čl. 15 Odluke o porezu na nepokretnost („Službeni list CG“-opštinski propisi br. 53/19, 29/20, 44/20, 61/22 i 27/23), čl. 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17“) i čl. 6 stav 1, tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada Opštine Tivat („Sl.list CG“-opštinski propisi, br. 28/23) u postupku utvrđivanja poreza na nepokretnost za **2025.** god. donosi:

RJEŠENJE

1.Poreskom obvezniku **"COMPASS" DOO TIVAT**, PALIH BORACA, ULAZ 22A, STAN 27, Tivat, PIB : 03227871, utvrđuje se porez na nepokretnost za 2025. godinu za:

	Stambeni objekat u vlasništvu pravnog lica	Osnovica	Stopa %	Utvrđen porez
1.	PD 1-4 u zgradi 1 na kat.par. 4534/2 KO Tivat ukupne površine 192m2	327571,43€	0.56	1.834,40€
2	PD 1-4 u zgradi 1 na kat.par. 4534/3 KO Tivat ukupne površine 180m2	307097,93€	0,56	1.719,75€
3.	PD 6-9 u zgradi 1 na kat.par.4534/7 KO Tivat ukupne površine 199m2	329120,85€	0,56	1843,08€
4.	PD 5-8 u zgradi 1 na kat.par.4534/8 KO Tivat ukupne površine 212m2	361693,46€	0,56	2025,48€

	Poslovni objekat	Osnovica	Stopa %	Utvrđen porez
6.	PD 3-5 u zgradi 1 na kat.par. 4534/7 KO Tivat ukupne površine 123m2	227264,40€	0,35	795,43€
7.	PD 2-4 u zgradi 1 na kat.par. 4534/8 KO Tivat ukupne površine 143m2	272561,68€	0,35	953,97€

	Nestambeni objekat	Osnovica	Stopa %	Utvrđen porez
5.	PD 1 u zgradi 1 na kat.par.4534/7 KO Tivat površine 130m2	63315,01€	0,25	158,29€

	Garaža	Osnovica	Stopa %	Utvrđen porez
8.	PD 2 u zgradi 1 na kat.par. 4534/7 KO Tivat površine 150m2	109435,73€	0,25	273,59€
9.	PD 1 u zgradi 1 na kat.par. 4534/8 KO Tivat površine 328m2	246856,30€	0,25	617,14€

	Građevinsko zemljište	Osnovica	Stopa %	Utvrđen porez
10.	Kat.par.4534/2 KO Tivat, površine 196m2	23510,74€	0,5	117.55€
11.	Kat.par.4534/3 KO Tivat, površine 185m2	22191,26€	0,5	110.96€
12.	Kat.par.4534/7 KO Tivat, površine 238m2	28548,76€	0,5	142,74€
13.	Kat.par.4534/8 KO Tivat, površine 328m2	39344,51€	0,5	196,72€

UKUPAN IZNOS POREZA ZA UPLATU :	10789,10€
--	------------------

2. Godišnji iznos poreza na nepokretnost se plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dopijeva 10 dana od dana dostave rješenja, a druga 31. oktobra godine za koju se porez utvrđuje. Ukoliko rješenje bude dostavljeno po isteku navedenih rokova, poreski obveznik je dužan da poresku obavezu plati u roku od 10 dana od dana prijema rješenja.

Plaćanje se vrši na žiro račun za lokalne prihode Budžeta opštine Tivat br. **510-9148014-14**.

3. Na iznos neplaćenog ili manje plaćenog poreza obračunavat će se kamata po stopi od 0.03% počev od narednog dana od dana dospelosti.

4. Ako poreski obveznik dospelu obavezu na plati u propisanom roku, poreski organ će preduzeti zakonske mjere naplate.

5. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

OBRAZLOŽENJE

Poreski obveznik nije podnio poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2025 godinu.

Članom 4 stav 1 Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG“, broj 25/19, 49/22, 152/22, 118/25, 126/25 i 133/25), propisano je da je obveznik poreza na nepokretnosti vlasnik nepokretnosti upisan u katastar nepokretnosti, odnosno drugoj evidenciji nepokretnosti (poslovne knjige, registri, notarski zapisi i dr.) na dan - 1. januar godine za koju

se porez utvrđuje. Iz podataka dostavljenih od strane organa državne uprave nadležnog za nekretnine, saglasno članu 17 Zakona o porezu na nepokretnosti, se utvrđuje da je "COMPASS" DOO TIVAT, vlasnik svih oporezovanih nepokretnosti na dan 01.01.2025. godine

Članom 5 Zakona o porezu na nepokretnosti propisano je da je osnovica poreza na nepokretnosti tržišna vrijednost nepokretnosti na dan - 1. januar godine za koju se porez utvrđuje.

Članom 6g stav 1 Zakona o porezu na nepokretnosti propisano je da se osnovica poreza na nepokretnost za obveznika koji vodi poslovne knjige utvrđuje tako što se kao tržišna vrijednost uzima vrijednost koja je utvrđena u njegovim poslovnim knjigama u skladu sa propisima kojim je uređeno računovodstvo (fer vrijednost) sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na nepokretnosti.

Razmatrajući knjigovodstvenu vrijednost nepokretnosti iskazanu u navedenoj poreskoj prijavi, utvrđeno je da se vrijednost bitno razlikuje od vrijednosti koje su imale biti utvrđene saglasno tržišnoj vrijednosti nepokretnosti, pa se ista obračunava u skladu sa 6a i 6b Zakona na sledeći način:

Članom 6g stav 1 Zakona o porezu na nepokretnosti je propisano da se za slučaj kada obveznik u poslovnim knjigama vrijednost nepokretnosti ne iskaže u skladu sa propisima kojim se uređuje računovodstvo ili ne podnese poresku prijavu, porez na nepokretnosti obračunava u skladu sa čl. 6a i 6b ovog Zakona, odnosno zakonom kojim se uređuje poreska administracija.

Kako obveznik u poreskoj prijavi nije iskazao knjigovodstvenu vrijednost objekata na način prethodnom opisan, ista se obračunava u skladu sa 6a i 6b Zakona na sledeći način:

Članom 6b stav 3, tačka 1, alineja 1 Zakona, prosječna tržišna cijena m² građevinskog objekta, određuje se za stambeni objekat na osnovu podataka o prosječnoj tržišne cijene m² novoizgrađenog stambenog objekta u jedinica lokane samouprave i koju objavljuje organ uprave nadležan za poslove statistike (Uprava), za godinu koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje dok je članom 6b stav 3, tačka 1, alineja 2 predviđeno da prosječna tržišna cijena m² građevinskog objekta-stambenog objekta, za opštine za koje se ne objavljuje prosječna tržišna cijena m² novoizgrađenog stambenog objekta utvrđuje na osnovu prosječne tržišne cijene m² novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori i koja se može korigovati opštinskim koeficijentom, koju objavi Uprava, za godinu koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje.

U skladu sa citiranim odredbama, ovaj organ je zatražio podatke od Uprave za statistiku, koja ga je svojim aktom, broj: 11-059/25-853/2 od 07.03.2025.godine obavjestila da ne raspolaže traženim podacima za Opštinu Tivat, te da prosječna tržišna cijena 1m² stana u novogradnji za Crnu Goru u 2024. godinu iznosi 1.844,00€.

Dopisom dostavljenim od Uprave za statistiku broj: 11-059/24-1611/2 od 6. marta 2024. godine prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji za Crnu Goru u 2023 iznosila 1532,00 eura.

Shodno navedenom, proizilazi da je prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji za Crnu Goru u 2024. godini u odnosu na 2023. veća za 22,98%.

Članom 6b, stav 4, Zakona propisano je „Ukoliko je, prema podacima Uprave, prosječna tržišna cijena m² nepokretnosti u odnosu na prethodnu godinu povećana za više od 20%, opština može poresku osnovicu utvrditi na osnovu prosječne tržišne cijene m² nepokretnosti za tri godine koje prethode godini za koju se porez utvrđuje, a koje objavljuje Uprava“.

Imajući u vidu da je došlo do povećanja prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji za Crnu Gore za više od 20%, što bi kao direktnu posledicu dovelo i do značajnog povećanja iznosa poreza na nepokretnosti, Predsjednik Opštine Tivat donio je Zaključak br.01-411/25-220 od 22.04.2025.godine kojim je utvrdio da poreska osnovica za 2025. godinu, radi

obračuna tržišne vrijednosti nepokretnosti (građevinskog objekta) iznosi 1571,66€, što predstavlja iznos koji je utvrđen na osnovu prosječne tržišne cijene m² nepokretnosti novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori, za tri godine koje prethode 2025. godini.

Kako je članom 3 stav 1 Odluke propisano da opštinski koeficijent nepokretnosti, ukoliko organ nadležan za poslove statistike za opštinu Tivat ne objavi prosječnu tržišnu cijenu m² novoizgrađenog građevinskog objekta za godinu koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje, prosječna tržišna cijena m² stambenog objekta se određuje na način što se prosječnu tržišnu cijenu m² novoizgrađenog građevinskog objekta u Crnoj Gori koju objavljuje Uprava za godinu koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje koriguje koeficijentom od 0.95 i iznosi 1.493,07€, tj. $1.571,66\text{€} \times 0.95$.

Član 6b stav 2 tačka 2 Zakona o porezu na nepokretnosti predviđa da prosječna tržišna cijena m² građevinskog objekta određuje se za poslovni objekat i stambeno-poslovni objekat na način što se prosječna tržišna cijena m² stambenog objekta u jedinici lokalne samouprave može korigovati koeficijentom u rasponu od 1,00 do 2,00, a članom 3 stav 2 Odluke o porezu na nepokretnosti kojim je propisano da ovaj koeficijent za opštinu Tivat iznosi 1.25, to prosječna tržišna cijena m² građevinskog objekta-poslovnog prostora, stambeno-poslovnog objekta i poslovnih prostorija za 2025. godinu iznosi 1964,57€ tj. $1571,66\text{€} \times 1.25$.

S obzirom da je članom 6b stav 3, tačka 3 Zakona prosječna tržišna cijena m² građevinskih objekata – objekata u izgradnji, pomoćnih, nestambenih, nepokretnih privremenih i drugih objekata utvrđuje na način što se prosječna tržišna cijena m² stambenog objekta koriguje koeficijentom koji se kreće u rasponu od 0.1 do 1,00, a članom 3 Odluke je propisano da ovaj koeficijent za istu vrstu objekata za opštinu Tivat iznosi 0.6 za garaže i garažna mjesta, 0.4 za pomoćni objekat, nestambeni prostor i podrum, to prosječna tržišna cijena m² -garaže i garažnog mjesta za 2025.godinu iznosi 895,07€ tj. $1.493,07\text{€} \times 0.6$; prosječna tržišna cijena m² pomoćnog objekta, nestambenog prostora i podruma iznosi 597,52€ tj. $1.493,07\text{€} \times 0.4$.

S obzirom da je članom 6a Zakona o porezu na nepokretnosti propisano da se tržišna vrijednost nepokretnosti (građevinskog objekta) određuje tako što se prosječna tržišna cijena m² građevinskog objekta, zavisno od namjene, množi sa veličinom građevinskog objekta (izražena u m²), a nakon toga koriguje koeficijentom mjesta gdje se građevinski objekat nalazi, koeficijentom kvaliteta i umanjuje se na osnovu starosti objekta.

Saglasno članu 4 Odluke o porezu na nepokretnosti, nepokretnosti na kat.par. 4534/2, 4534/3, 4537/7 i 4534/8 KO Tivat locirane su u zoni IIIa, pa je primjenjen propisani koeficijent lokacije u iznosu od 1.1.

Koeficijent kvaliteta utvrđivan je saglasno članu 5 iste odluke na način što se ukupan broj bodova za svaki konkretan objekat koji je utvrđen prema elementima za utvrđivanje kvaliteta objekta dijeli se brojem bodova za najkvalitetniji objekat, koji bez bodova za elemente koji uvećavaju vrijednost objekata po osnovu kvaliteta iznosi 465.

Na osnovu svega gore navedenog i elemenata za utvrđivanje kvaliteta objekta iz člana 5 Odluke:

Stambeni prostori su bodovani na sledeći način:

- klasična gradnja(tvrđi materijal) -245 bodova
- objekat ima krov(uključujući i ravan krov) - 25 bodova
- fasada sa termičkom izolacijom(demit fasada) – 15 bodova
- stolarija od aluminijuma ili PVC - 30 bodova
- aluminijumske ili PVC škure ili roletne – 15 bodova

- vodovodna instalacija priključena na vodovodnu mrežu - 20 bodova
- kanalizacija priključena na kanalizacionu mrežu - 20 bodova
- objekat priključen na električnu mrežu - 20 bodova
- objekat ima direktan pristup kolskom putu - 30 bodova
- telefonska instalacija, kablovska televizija – 5 bodova
- zejednički bazen – 70 bodova.

Ukupno : 495 bodova pa je primjenjen koef.kvaliteta od 1,06 (495/465).

Poslovni prostori su bodovani na sledeći način:

- klasična gradnja(tvrđi materijal) -245 bodova
- objekat ima krov(uključujući i ravan krov) - 25 bodova
- fasada sa termičkom izolacijom (demit fasada) - 15 bodova
- aluminijumske ili PVC bravarija - 15 bodova
- prosječno uređen toalet - 10 bodova
- vodovodna instalacija priključena na vodovodnu mrežu - 20 bodova
- kanalizacija priključena na kanalizacionu mrežu - 20 bodova
- električna instalacija - 20 bodova
- objekat ima prilaz sa ulice u naseljum trgapješačke steze, šetališta – 40 bodova
- objekat ima sopstveno parking mjesto-10 bodova

Ukupno : 420 bodova pa je primjenjen koef.kvaliteta od 0,90 (420/465).

Garaže i nestambeni prostori su bodovane na sledeći način:

- klasična gradnja(tvrđi materijal) - 245 bodova
- objekat ima krov(uključujući i ravan krov) - 25 bodova
- fasada sa termičkom izolacijom (demit fasada) - 15 bodova
- stolarija od aluminijuma ili PVC - 30 bodova
- električna instalacija - 20 bodova
- objekat ima direktan pristup kolskom putu - 30 bodova

Ukupno : 365 bodova pa je primjenjen koef.kvaliteta od 0.78 (365/465).

Ukupno obračunata vrijednost objekta je umanjivana po osnovu starosti objekta saglasno članu 7 Odluke kojim je propisano da se ista umanjuje za 1,00% za svaku godinu starosti objekta ili godinu od poslednjeg renoviranja. Kako je zgrada 1 na kat.par. 4534/7 KO Tivat izgrađena 2020. godine primjenjen je koeficijent amortizacije od 5%; zgrada 1 na kat.par. 4534/2, 4534/3 i 4534/7 sve KO Tivat izgrađena je 2023. godine, pa je primjenjen koeficijent amortizacije od 2%

Shodno izloženom tržišna vrijednost **stambenih prostora** PD 1, 2, 3 i 4 u zgradi 1 na kat.par. 4534/2 KO Tivat ukupne površine 192m² (48m²+48m²+48m²+48m²) , utvrđuje se na sledeći način:

1.Množenjem

a)Prosječna cijena 1 m2 novoizgrađenog objekta	1.493,07€
b) korisna površina nepokretnosti –veličina nepokretnosti u m ²	192m ²
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:	286669,44€

korigovana je po osnovu :

c) starost	2 godina	2%	-5733,38	280936,06€
d) lokacija	Zona IIIa	Koeficijent 1.1	28093,60	309029,66€
e) kvalitet	495 bodova	Koeficijent 1,06	- 18541,77	327571,43€
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:				327571,43€

Tržišna vrijednost **stambenih prostora** PD 1, 2, 3 i 4 u zgradi 1 na kat.par. 4534/3 KO Tivat ukupne površine 180m²(45m²+45m²+45m²+45m²) , utvrđuje se na sledeći način:

1.Množenjem

a)Prosječna cijena 1 m2 novoizgrađenog objekta	1.493,07€
b) korisna površina nepokretnosti –veličina nepokretnosti u m ²	180m ²
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:	268752,60€
korigovana je po osnovu :	
c) starost 2 godina	2%
d) lokacija Zona IIIa	Koeficijent 1.1
e) kvalitet 495 bodova	Koeficijent 1,06
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:	307097,93€

Tržišna vrijednost **stambenih prostora** PD 6, 7, 8 i 9 u zgradi 1 na kat.par. 4534/7 KO Tivat ukupne površine 199m²(51m²+56m²+45m²+47m²) , utvrđuje se na sledeći način:

1.Množenjem

a)Prosječna cijena 1 m2 novoizgrađenog objekta	1.493,07€
b) korisna površina nepokretnosti –veličina nepokretnosti u m ²	199m ²
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:	297120,93€
korigovana je po osnovu :	
c) starost 5 godina	5%
d) lokacija Zona IIIa	Koeficijent 1.1
e) kvalitet 495 bodova	Koeficijent 1,06
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:	329120,85€

Tržišna vrijednost **stambenih prostora** PD5, 6, 7 i 8 u zgradi 1 na kat.par. 4534/8 KO Tivat ukupne površine 212m²(55m²+62m²+45m²+50m²) , utvrđuje se na sledeći način:

1.Množenjem

a)Prosječna cijena 1 m2 novoizgrađenog objekta	1.493,07€
b) korisna površina nepokretnosti –veličina nepokretnosti u m ²	212m ²
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:	316530,84€
korigovana je po osnovu :	
c) starost 2 godina	2%
d) lokacija Zona IIIa	Koeficijent 1.1
e) kvalitet 495 bodova	Koeficijent 1,06
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:	361693,46€

Tržišna vrijednost **poslovnih prostora** PD 3,4 i 5 u zgradi 1 na kat.par.4534/7 KO Tivat ukupne površine 123m² (48m²+28m²+47m²) utvrđuje se na sledeći način:

1.Množenjem

a)Prosječna cijena 1 m 2 novoizgrađenog objekta	1964,57€
b) korisna površina nepokretnosti –veličina nepokretnosti u m ²	123m ²
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:	241642,11€
korigovana je po osnovu :	
c) starost 5 godina	5%
d) lokacija Zona IIIa	Koeficijent 1.1
e) kvalitet 420 bodova	Koeficijent 0,90
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:	227264,40€

Tržišna vrijednost **poslovnih prostora** 2, 3 i 4 u zgradi 1 na kat.par.4534/8 KO Tivat ukupne površine 143m²(56m²+37m²+50m²) utvrđuje se na sledeći način:

1.Množenjem

a)Prosječna cijena 1 m ² novoizgrađenog objekta	1964,57€
b) korisna površina nepokretnosti –veličina nepokretnosti u m ²	143m ²
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:	280933,51€

korigovana je po osnovu :

c) starost	2 godina	2%	-5618,67	275314,84€
d) lokacija	Zona IIIa	Koeficijent 1.1	27531,48	302846,32€
e) kvalitet	420 bodova	Koeficijent 0,90	-30284,64	272561,68€
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:				272561,68€

Shodno izloženom tržišna vrijednost **nestambenog prostora** PD 1 u zgradi 1 na kat.par.4534/7 KO Tivat površine 130m² utvrđuje se na sledeći način:

2.1 Množenjem

a)Prosječna cijena 1 m ² novoizgrađenog objekta	597,52€
b) korisna površina nepokretnosti –veličina nepokretnosti u m ²	130m ²
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:	77677,60€

korigovana je po osnovu :

c) starost	5 godine	5%	-3883,88	73793,72€
d) lokacija	Zona IIIa	Koeficijent 1.1	7379,37	81173,09€
e) kvalitet	365 bodova	Koeficijent 0.78	-17858,08	63315,01€
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:				63315,01€

Tržišna vrijednost **garažnog prostora** PD 2 u zgradi 1 na kat.par.4534/7 KO Tivat površine 150m², utvrđuje se na sledeći način:

1.Množenjem

a)Prosječna cijena 1 m ² novoizgrađenog objekta .	895,07€
b) korisna površina nepokretnosti –veličina nepokretnosti u m ²	150m ²
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:	134260,50€

korigovana je po osnovu :

c) starost	5 godina	5%	-6713,02	127547,48€
d) lokacija	Zona IIIa	Koeficijent 1.1	3829,11	140302,22€
e) kvalitet	365 bodova	Koeficijent 0.78	-30866,49	109435,73€
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:				109435,73€

Tržišna vrijednost **garažnog prostora** PD 1 u zgradi 1 na kat.par. 4534/8 KO Tivat površine 328m², utvrđuje se na sledeći način:

1.Množenjem

a)Prosječna cijena 1 m ² novoizgrađenog objekta	895,07€
b) korisna površina nepokretnosti –veličina nepokretnosti u m ²	328m ²
Prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti (a x b) iznosi:	293582,96€

korigovana je po osnovu :

c) starost	2 godina	2%	-5871,65	287711,31€
d) lokacija	Zona IIIa	Koeficijent 1.1	28771,13	316482,44€
e) kvalitet	365 bodova	Koeficijent 0.78	-69626,14	246856,30€
Tržišna vrijednost nepokretnosti iznosi:				246856,30€

Tržišna vrijednost zemljišta je utvrđena na sledeći način:

Članom 6a stav 2 Zakona propisano je da se tržišna vrijednost nepokretnosti (zemljišta) određuje tako što se prosječna tržišna cijena m^2 zemljišta, zavisno od namjene, množi sa površinom zemljišta (izražena u m^2), a nakon toga koriguje koeficijentom mjesta gdje se zemljište nalazi i koeficijentom kvaliteta.

Članom 6a stav 2 Zakona propisano je da se tržišna vrijednost nepokretnosti (zemljišta) određuje tako što se prosječna tržišna cijena m^2 zemljišta, zavisno od namjene, množi sa površinom zemljišta (izražena u m^2), a nakon toga koriguje koeficijentom mjesta gdje se zemljište nalazi i koeficijentom kvaliteta.

Članom 6b, stav 1 Zakona prosječna tržišna cijena m^2 zemljišta utvrđuje se na osnovu: prosječne tržišne cijene m^2 zemljišta jedinici lokalne samouprave koju objavljuje organ uprave nadležan za poslove statistike za godinu koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje, odnosno na osnovu podataka o cijeni m^2 zemljišta iz ugovora o kupoprodaji zemljišta za prethodne tri fiskalne godine koji organ uprave nadležan za poslove naplate poreza dostavlja jedinici lokalne samouprave do 31. januara tekuće godine, a na osnovu reprezentativnog uzorka koji obuhvata podatke iz najmanje tri ugovora o kupoprodaji zemljišta sa teritorije te jedinice lokalne samouprave. U vezi sa citiranim odredbama, ovaj organ se obratio Upravi za statistiku sa molbom za dostavu podataka o prosječnoj cijeni $1m^2$ zemljišta u opštini Tivat, odnosno prosječnoj cijeni $1m^2$ u Crnoj Gori. Uprava za statistiku je svojim dopisom, broj: 11-059/25-853/2 od 07.03.2025.godine obavjestila ovaj organ da ne raspolaže podacima o cijeni zemljišta.

Članom 6b, stav 2 Zakona propisano je da se prosječna tržišna cijena m^2 zemljišta utvrđuje prema podacima o cijeni m^2 zemljišta iz ugovora o kupoprodaji zemljišta za prethodne tri fiskalne godine koji organ uprave nadležan za poslove naplate poreza dostavlja jedinici lokalne samouprave do 31. januara tekuće godine, a na osnovu reprezentativnog uzorka koji obuhvata podatke iz najmanje tri ugovora o kupoprodaji zemljišta sa teritorije te jedinice lokalne samouprave. U vezi sa citiranim odredbama, ovaj organ a na osnovu reprezentativnog uzorka o cijeni m^2 zemljišta i namjeni zemljišta iz ugovora o kupoprodaji zemljišta za prethodne tri fiskalne godine dostavljenog od strane Poreske uprave, aktom broj: 13/02-7-2/6452/24/2 od 31.05.2024. godine i Odjeljenja lokalnih javnih prihoda, aktom broj: 08-411/25-104-1 od 9.05.2025. godine, utvrđeno je da prosječna cijena $1m^2$ zemljišta za 2025. godinu iznosi 136,31€/ m^2 . (681.59€:5)

BROJ UGOVORA	NOTAR	KO	Cijena po $1m^2$
UZZ – 256/2024	Jovanović Sanja	Milovići	86,64 €
UZZ – 345/2024	Jovanović Sanja	Radovići	123,28 €
UZZ – 2292/2023	Nikola Tomanović	Donja Lastva	192,30 €
UZZ – 306/2023	Jovanović Sanja	Gošići	179,37 €
UZZ – 356/2022	Ivanović Đorđe	Tivat	100,00 €

UKUPNO			681,59 €
--------	--	--	----------

Shodno članu 65 Zakona uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25, 28/25) građevinsko zemljište je zemljište na kome su izgrađeni objekti i zemljište koje je namijenjeno za redovnu upotrebu objekta, kao i zemljište koje je u skladu sa planskim dokumentom namijenjeno za građenje i korišćenje objekata.

Saglasno članu 6 Odluke o porezu na nepokretnosti, zemljište je prema kriterijumu kvaliteta utvrđeno da je građevinsko primjenjen je propisani koeficijent kvaliteta u iznosu od 0,8.

Saglasno članu 4 Odluke o porezu na nepokretnosti, svo zemljište je locirano je u zoni IIIa, pa je primjenjen propisani koeficijent lokacije u iznosu od 1.1.

Tržišna vrijednost zemljišta u skladu sa gore navedenim određena je na sledeći način:

Kat.par.	Površina u m ²	Prosječna cijena 1m ²	Koef. kvaliteta	Koef. lokacije	Obim prava	Tržišna vrijednost
4534/2 KO Tivat	196	136,31€/m ²	0,8	1.1	1/1	23510,74€
4534/3 KO Tivat	185	136,31€/m ²	0,8	1.1	1/1	22191,26€
4534/7 KO Tivat	238	136,31€/m ²	0,8	1.1	1/1	28548,76€
4534/8 KO Tivat	328	136,31€/m ²	0,8	1.1	1/1	39344,51€

Za stambeni objekat u vlasništvu pravnih lica primjenjena je poreska stopa u iznosu od 0,56% koja je propisana članom 10, stav 3 iste Odluke o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG“, broj 25/19, 49/22, 152/22, 118/25, 126/25 i 133/25). Za poslovni objekat primjenjena je poreska stopa u iznosu od 0,35% koja je propisana članom 9, stav 1, tačka 1, alineja 1.2 Odluke o porezu na nepokretnost;; za nestambene prostore i garaže primjenjena je poreska stopa u iznosu od 0.25% propisana članom 9, stav 1, tačka 1, alineja 1.5 iste Odluke, za građevinsko zemljište propisana je poreska stopa u iznosu od 0,50% koja je propisana članom 9, stav 1, tačka 2.1 iste Odluke

Kako je članom 15 stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti propisano da se porez na nepokretnosti plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dospjeva 30. juna a druga 31.oktobra godine za koju se porez utvrđuje, koja odredba je obzirom na datum donošenja poreskog rješenja neprimjenljiva u pogledu dospjeća, to je utvrđeno da saglasno članu 55 Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", broj 65/01 i 80/04 i "Službeni list CG", broj 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 52/19, 145/21) kojim je propisano da poreska obaveza dospijeva za plaćanje 10 dana od dana prijema rješenja.

Na iznos koji nije plaćen u propisanom roku poreski obveznik shodno članu 95 Zakona o poreskoj administraciji plaća kamatu po stopi od 0.03% dnevno.

Saglasno članu 54 stav 5 Zakona o poreskoj administraciji žalba izjavljena na ovo rješenje ne odlaže njegovo izvršenje.

UPUSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI : Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Glavnom administratoru Opštine Tivat, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a preko ovog organa. Žalba se taksira sa 5.00 € administrativne takse na ž.r. 510-9146777-39.



Samostalna savjetnica I,
Jasmina Pejović, dipl. ecc:

Dostavljeno:

Obvezniku

-U dosije

-Arhivi

Kontakt osoba: Jasmina Pejović

tel: 032 661 320

email: jasmina.pejovic@opstinativat.me